

23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla;
23.13 Proizvodnja šupljeg stakla;
23.14 Proizvodnja staklenih vlakana;
23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke proizvode od stakla;
25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova;
25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda;
25.40 Proizvodnja oružja i municije;
25.50 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha;
25.61 Površinska obrada i presvlačenje metala;
25.62 Mašinska obrada metala;
25.73 Proizvodnja alata;
25.99 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d.n.;

26.11 Proizvodnja elektroničkih komponenta;
26.12 Proizvodnja punih elektroničkih ploča;
26.30 Proizvodnja komunikacijske opreme;
26.40 Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju;
26.51 Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navođenje;
26.70 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme;
27.11 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora;
27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora;
27.31 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana;
29.10 Proizvodnja motornih vozila;
29.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica;
29.31 Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila;
29.32 Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila;
30.30 Proizvodnja aviona i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme;
30.40 Proizvodnja vojnih borbenih aviona;
58.11 Izdavanje knjiga;
58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija;
58.19 Ostala izdavačka djelatnost;
58.29 Izdavanje ostalog softvera;
61.10 Djelatnost žičane telekomunikacije;
61.20 Djelatnost bežične telekomunikacije;
61.30 Djelatnost satelitske telekomunikacije;
62.01 Računarsko programiranje;
62.02 Savjetovanje u vezi sa računarima;
62.03 Upravljanje računarskom opremom i sistemom;
62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računarima;
70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem;
71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje;
71.20 Tehničko ispitivanje i analiza;
72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama;
72.20 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama;

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja;
74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti;
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n.;82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sjajmova;
82.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d.n.;85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d.n."

Član 4.

(Izmjena člana 26a.)

Član 26a. mijenja se i glasi:

"Član 26a.

(Usklađivanje akata)

Javna ustanova je obavezna uskladiti Statut i druge opšte akte sa ovom odlukom u roku od 20 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo."

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-12990/23

18. aprila 2023. godine
Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu čl. 18. tačka b) i 39. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 53. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13) i člana 119. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12- Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22 - Ispravka) Skupština Kantona Sarajevo, na Trećoj radnoj sjednici održanoj dana 18.04.2023. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O POKLONU

I

Daje se saglasnost za zaključivanje Ugovora o poklonu između HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Himze Polovine br. 13 i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, kojim HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska poklanja nekretninu upisanu u Zemljišno knjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu u ZK izvadku broj 2994 K.O. SP HRASNICA, k.č. 2876/98 u naravi stambena zgrada površine 95 m² i dvorište 215 m² ukupne površine 310 m², što odgovara upisu u katastarski operat PL broj 1274 parcela broj 1942 K.O. Iliđa.

II

Ovlašćuje se ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, da u ime Kantona Sarajevo, zaključi Ugovor o poklonu iz tačke I ove odluke.

III

Daje se saglasnost ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo da zaključi sporazum sa Kantonalnom javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja o korištenju nekretnine iz tačke I ove odluke.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-12896/23
18. aprila 2023. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c. i člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 117. i 119. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22 - Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo, na Trećoj radnoj sjednici održanoj dana 18.04.2023. godine, donijela je

ODLUKU**O PROGLAŠENJU TEMELJNIH UDRUŽENJA
KULTURE NARODA BOSNE I HERCEGOVINE OD
POSEBNOG INTERESA ZA KANTON SARAJEVO**

I

(Temeljna udruženja kulture)

Ovom odlukom proglašavaju se temeljna udruženja kulture naroda Bosne i Hercegovine, za kulturne organizacije od posebnog interesa za Kanton Sarajevo i to:

- Bošnjačka zajednica kulture "Preporod",
- Hrvatsko kulturno društvo "Napredak",
- Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta",
- Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo "La Benevolencija",
- Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI),
- Hrvatsko narodno vijeće BiH (HNV) i
- Srpsko građansko vijeće Pokret za ravnopravnost u BiH (SGV).

II

(Afirmacija izuzetnih kulturnih vrijednosti)

Dosljedno programskim ciljevima razvoja i afirmacije kulture, Kanton Sarajevo potvrđuje svoje opredjeljenje podršci kulturnih aktivnosti temeljnih udruženja kulture iz tačke I ove odluke u cilju stvaranja pretpostavki za afirmaciju izuzetnih kulturnih vrijednosti u njihovoj organizaciji na domaćem, regionalnom i međunarodnom nivou.

III

(Planiranje budžetskih sredstava)

Zadužuju se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu i dalje, planiraju i obezbjeđe finansijska sredstva za ostvarivanje ciljeva iz tačke II ove odluke.

IV

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-12888/23
18. aprila 2023. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu čl. 18. tač. b) i k), 29. stav (1) tačka e) i 38. stav (1) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), čl. 40. stav (5) i 41. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16) i Poglavlja II tač. 11. i 12. Procedura zaduživanja Kantona Sarajevo na osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga i izdavanja garancija ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 10/11 i 07/19), Skupština Kantona Sarajevo na Trećoj radnoj sjednici, održanoj dana 18.04.2023. godine, donijela je

ODLUKU**O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O
ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I
EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD)
ZA PROJEKAT "TRAMVAJSKA PRUGA ILIDŽA -
HRASNICA"**

I

Prihvata se zaduženje Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) i Evropske banke za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: EBRD) za projekat "Tramvajska pruga Ilidža - Hrasnica", u iznosu do 25.000.000 EUR.

II

Sredstva zajma iz tačke I ove odluke koristit će se za realizaciju projekta "Tramvajska pruga Ilidža - Hrasnica" (u daljem tekstu: Projekat), a implementirat će ga Ministarstvo saobraćaja Kantona.

Svrha Projekta je rješavanje jednog od ključnih izazova u razvoju infrastrukture javnog prijevoza u Sarajevu, pristupa čistom gradskom prijevozu, kao i poboljšanjem tačnosti, kapaciteta i učinkovitosti usluga javnog prijevoza. Takođe se odnosi i na rješavanje prioritarnih pitanja zaštite okoliša koja se odnose na kvalitet zraka kroz promociju upotrebe javnog prijevoza.

Projekt se sastoji od:

- Proširenja dvosmjernje tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, izgradnje novog kružnog toka na Ilidži gdje će se izvršiti priključak na postojeće tramvajske pruge i polukružnog skretanja u Hrasnici (ukupne dužine cca 12,96 km) i izgradnja približno dvadeset novih tramvajskih stanica
- Konsultantske usluge za nadzor radova.

III

Sredstva zajma iz tačke I ove odluke prihvataju se u formi vanjskog indirektnog duga, pod sljedećim uslovima:

- iznos zajma	25.000.000 EUR
- rok otplate	15 godina
- grace period	3 godine (uključen u rok otplate zajma)
- kamatna stopa	šestomjesečni Euribor + 1% marža, na godišnjem nivou
- dospijeca	polugodišnje, u j ednakim otplatama glavnice (na dan 20. januar i 20. juli)
- jednokratna provizija	1% na iznos glavnice zajma

Iznos provizije na raspoloživa, a neisplaćena sredstva će biti 0,5% godišnje.

IV

Potvrđuje se daje razmatrana dokumentacija prihvatljiva za Kanton: